



**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:  
SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 1)**

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
Tekanyetso ya motheo le tlwaetso (Tse di rulantsweng mo sekolong) di diragadiwe ka matsatsi a mararo a kgweditharo ya ntlha, mo bekeng ya ntlha. – Letsatsi 1 go ya go 3. Tshedimosetso e, e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng go dirwa, go tswalela mekhino e e itemogelwang le go tswela ditirwana tsa go ruta le go ithuta.				
1-2	<p><b>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua:</b> <b>Dipuisano tsa makgotlana/ Setlhopha Reetsa/lebelela papatso le go buisana.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segalo</li> <li>• Lebelo</li> <li>• Tiriso ya puo ya maikutlo le e e tlhotlheletsang</li> <li>• Bogolo jwa fonto/mokwalotlanyo/</li> <li>• Mofuta wa mokwalo</li> <li>• Ditshwantsho</li> <li>• Puo ya mmele</li> </ul>	<p><b>Go buisetsa/go lebelela go tlhologanya Setlhangwa sa pono: jaaka papatso/ phousetara</b> <b>Dikgato tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (sekaseka mokwalo, ditshwantsho)</li> <li>• <b>Ka nako</b> ya puiso (sekaseka diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• <b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola</li> <li>• Tlodisa matlho</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Ipopele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko.</li> <li>• Puo e e tsosang maikutlo a a rileng             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya matshwao a puiso le fonto/mokwalotlanyo</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tsa tirisano:</b> <b>Papatso/phousetara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e e nepagetseng</li> <li>• Maitlhomo</li> <li>• Setlhopha se se totilweng</li> <li>• Diponagalo tsa setlhangwa</li> <li>• Tiriso ya ditshwantsho, bogolo le bonnye jwa fonto</li> <li>• Tiriso ya puo, rejisetara, puo e e tlhotlheletsang, puo ya boikakanyetsi, tshwantshanyo, tlhopho ya mafoko, tlhaloso ka bottlalo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala papatso/phousetara</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</b> <b>Dira ka mafoko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mefuta ya maina, ditlhopha tsa maina/ ditlgogo tsa maina</li> <li>• Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto</li> <li>• Dikhutshwafatso</li> </ul> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popego ya polelo</li> <li>• Maina</li> <li>• Matthaodi</li> </ul> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong</b> <b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p><b>Go reetsa le go Bua</b>  <b>Go reetsa sethangwa se se buisiwang</b>                      Tlhopha le go tshwaela ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya lentswe</li> <li>Tiriso ya segalo le lebelo</li> <li>Matshwao a puiso mo puisong</li> <li>Pulo le tswalelo</li> </ul> <p><b>Puisetsogodimo e e</b>  <b>Ipaakanyeditsweng</b>  <b>(Kgangkhutshwe/ Padi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dikgono tse di maleba tsa go bua jaaka segalo, modumo, lebelo, tlhagiso ya lentswe, kapodiso ya mafoko le matshwao a puiso, go buisa ka thelelo.</li> </ul> <p><b>Tlotla kgangkhutshwe gape jaaka e ntse kgotsa nopollo go tswa mo pading</b></p>	<p><b>Buisa sethangwa jaaka kgangkhutshwe/padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tsa bothokwa jaaka baanelwa/badiragatsi, poloto, boanedi, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pele ga puiso</b> (Itsise sethangwa/dira ponelopele ya ditiragalo)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lemorago/maitshetlego</li> <li>✓ Kokoanya dintlha ka ga sethogo</li> <li>✓ Kokoanya dintlha ka ga thitokgang</li> </ul> </li> <li><b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa sethangwa)</li> <li><b>Moragopapuiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>LE</b></p> <p><b>Go buisa le go lebelela sethangwapono kgotsa sethangwa sa mediamentsi: khathunu/ khomiki</b></p> <p><b>Ditogamaano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola</li> <li>Tlodisa matho</li> <li>Puiso tsenelelo</li> <li>Puo ya mmele le matsogo</li> <li>Ipopole bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo khathunung)</li> <li>Tlhaloso ya mafoko</li> </ul> <p>Ponelopele</p>	<p><b>Kwala tlhamo ya:</b>  <b>Kanelo/ tlhaloso/ maitlhomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Setaele sa mong sa go kwala</li> <li>Tlhaloso ka botlalo</li> <li>Segalo</li> <li>Tiriso ya dintlhakgolo tse di di tshegetsang</li> <li>Tiriso ya lethomeso go thusa momagano ya dintlha</li> <li>Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tlhamo o sala morago dikgato le mokgwa wa go kwala</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b> Nyenyefatso ya maina le megatlana                      Mopeleto. Dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso, diakeronime, kutu, tlhogo, popego ya maina, mogatlana, polelotswako le polelonolo</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b>                      Maemedi, matshwao a puiso, dipaka, puosebui le puopegelo, kagego ya polelo, dithuanyi, tira le tirwa</p> <p><b>Tiriso e e tseneletseng ya puo:</b>                      Maele le diane; phefofatso</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong</b>  <b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</b>  <b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<b>TEKANYETSO/TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1</b> <b>TIRO YA MOLOMO</b> <b>PUISSETOGODIMO (Maduo 20)</b> <b>Barutabana ba simolola tiro e, ka kgweditharo ya ntlha mme ba e feleletsa ka kgweditharo ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</b>				
5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go Reetsa le go Buisa Reetsa pegelo ya lokwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego</li> <li>• Diponagalo</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Kgelekiso/segalo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> </ul> <p><b>Tlhagiso ya pegelo ka molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Kgelekiso/segalo</li> <li>• Tiriso ya puo yam mele</li> </ul> <p>Matseno, mmele le bokhutlo</p>	<p><b>Buisa pegelo ya lokwalodikgang/ athikele ya makasine</b></p> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise sethangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tlhaganya Tekathaloganyo (pegelo ya lokwalodikgang)</b></p> <p><b>Ditogamaano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola</li> <li>• Tlodisa matlho</li> <li>• Puiso tsenelelo</li> <li>• Puo ya mmele le matsogo</li> <li>• Ipepele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, lemorago, molaetsa)</li> <li>• Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo pegelong)</li> <li>• Puo e e tsosang maikutlo</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>LE</b></p> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa bothokwa tsa poko</li> <li>• Kagego ya ka fa gare ya leboko (dikapuo, tshwantshanyo, morumo, morethetho)</li> <li>• Thitokgang le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tsa Tirisano: Pegelo ya makasine/ boloko</b></p> <p>Diponagalo tsa tirwana le mofuta wa sethangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego, setaele, nthakemo ya mokwadi</li> <li>• Maitlomo, setlhopho se se totilweng le bokaelo</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> <li>• Kagego ya polelo, bolelee le mefuta ya dipolelo.</li> <li>• Melawana ya ditemana, tirisopuo</li> </ul> <p><b>Totisa ogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go kwala go kwala pegelo ya makasine/boloko</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mediriso: go, keletso, taelo, kgonego, keletso, pego, tlwaelo</p> <p><b>Dira ka dipolelo</b></p> <p>Dipolelonolo, dipolelopate, dipolelotswako; tira le tirwa, dipaka.</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Diane le maele</p> <p>Bokao jo bo tlhamaletseng, Bokao jwa botshwantshi, Poeletsomodumo (Ditumanosi)</p> <p>Mothofatso</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, matshwao a nopollo, lenalana</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		Diponagalo tsa kwa ntle tsa leboko (mela, mafoko, ditemanatheto, mokwalotlanyo, dikapuo, mediriso)		
<b>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhamo ya Tlhaloso, kanelo le maitlhamo (Maduo: 40) (Mo tsamaong ya kgweditharo)</li> </ul>				
7-8	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</b> <b>Tekatlhaloganyo ya theetso (mmuisano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa mmuisano</li> <li>Kwala dintlhathuto</li> <li>Puo le maatla</li> <li>Segalo</li> <li>Maikutlo</li> <li>Matseno le bokhutlo</li> <li>Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Tiroyamolomo:</b> <b>Puo e e sa ipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha setlhogo se semaleba</li> <li>Rulaganya tshedimosetso gore e lomagane</li> <li>Supa tlotlofoko le dipopego tsapuotse di nepagetseng.</li> <li>Matseno le bokhutlo tse di maleba</li> <li>Dirisadidiriswa tsa pono, kutlopono fa go kgonagala</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalo jaaka: padi/kgangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka baanelwa/badiragatsi, tiro/tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Kwala tshosobanyo ya kgangkhutshwe/nopolo ya padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa sebopego se se maleba</li> <li>Ela tlhoko babuisi ba setlhangwa, maitlhamo le bokaelo</li> <li>Ela tlhoko tlhopho ya mafoko</li> <li>Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshhegetsang</li> <li>Dirisa puo le rejisetara sentle</li> <li>Dipolelo di tlhomagane le go lomagana sentle</li> <li>Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dilolelo</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko</li> </ul>	<p><b>Kwala lekwalo-ikitsiso le lekwalo-phelegetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa kagego, setaele</li> <li>Baamogedi ba ba tobiweng</li> <li>Maitlhamo le tiriso</li> <li>Tlhopho ya mafoko, puo ya papiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae?</li> <li>Popego ya polelo, boleele le mefuta ya tsona</li> <li>Tlhopho ya dikarolwana tsa pono le tsa bothami</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b> <b>Go dira ipaakanyetsotiro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diposo le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala lekwalophelegetso/lekwalo la kopo le lokwaloikitsiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dipolelo tse di farologanang ka mefuta, boleele le popego</li> </ul> <p><b>Tsepamisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>Kwala setlhangwa sa nthla</li> <li>Boeletsa se o se kwadileng</li> <li>Tseleganya</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</b> <b>Dira ka mafoko:</b> Madiritota, madirimatthaedi, mafeledi, mafetedi, madimatswa</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Polelwanakutu le polelwanakalaina</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Diane le maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipaterone tsa mopeleto, akeronimi</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b> <b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Popego e e ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Thulaganyo mofuta, setaele le ditebego</li> <li>• Bokao jwa botshwantshi</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	Tlhotlha diphoso o bo o tlhagise	
9-10	<p><b>Ditogamaano tsa go reetsa le go bua:</b>  <b>Go reetsa puisano ya mogala kgotsa lefelo la teletso ya megala fa gare ga morekisi le moreki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segalo</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Dipopego tsa puo</li> </ul> <p>Barutwana ba tlotla motlotlo o ba ntseng ba o reeditse</p> <p><b>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa dikgono tse di maleba tsa go bua jaaka: segalo, modumo, lebelo, kapodiso le thelelo</li> <li>• Barutwana ba ithophela setlhangwa mme ba se buise mo phaposing</li> </ul>	<p><b>Buisa konteraka magareng ga morekisi le moreki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Puo ya Konteraka</li> <li>• Bothokwa jwa tshaeno</li> <li>• Tsereganyo mo mabakeng a dikgotlhanano</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhuba)</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola</li> <li>• Tlodisa matlho</li> <li>• Puiso tsenelelo</li> <li>• Puo ya mmele le matsogo</li> <li>• Ipopele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo khathunung)</li> <li>• Tlhaloso ya mafoko</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokao jo bo tlhamaletseng jwa mafoko</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano: Lenaane-tema le metsotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa sebopego se se maleba</li> <li>• Dira lethomeso go rulaganya dipolelo tse di lomaganeng.</li> <li>• Ela tlhoko tiriso ya lentswe le setaele</li> <li>• Tiriso ya segalo</li> <li>• Dintlhakgolo le tse di di tshegeditseng</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Thulaganyo e e lolameng ya dipolelo</li> <li>• Tiriso ya makopanyi go netefatsa momagano ya dipolelo</li> <li>• Dirisa mefuta, boleeele le dipopego tse di farologaneng tsa dipolelo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala kitsiso, lenanetema le metsotso o latela molebo wa dikgato tsa go kwala</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b>  Makopanyi, matlama, masupi, marui</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Dipaka – jaanong, pheti, pheto, tlang, tsweledi</p> <p>Popego ya polelo; mefuta ya dipolelo, mefuta ya dipotso, tira le tirwa</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Diane le maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b>  Dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso, ditlhakaina, diakeronimi, tshwaraganyo ya mafoko, dikutu tsa mafoko, tlogelo, mainatswako</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong:</b>  Tirisopuo ya dikonteraka le dikwalo tsa semmuso</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</li> <li>• Popego e e ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/ puo ya botshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Thulaganyo, mofuta, setaele le ditebego</li> <li>• Bokao jwa botshwantshi</li> <li>• Maikutlo/moono</li> </ul> <p>Thitokgang/morero le molaetsa</p>		

DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelelang)			
<p>Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsa godimo</li> <li>• Ditirwana tsa Tekatthaloganyo</li> <li>• Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara.</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go kwala ka ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Go kwala ka boithamedi</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <p>Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p>

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1		
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1</b> TIRO YA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go buisetsa godimo (Maduo 20)</li> <li>• Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa</li> </ul>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2</b> GO KWALA TLHAMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tlhaloso / kanelo/ maitlhamo (Maduo 40)</li> <li>• E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo</li> </ul>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3</b> TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70)</p> <p>Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso ya dikwalo /e e seng ya dikwalo (Maduo 25)</p> <p>Potso 2: Setlhangwapon (Maduo 15)</p> <p>Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10)</p> <p>Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20)</p> <p>Potso 4: Tekanyetso ya dikwalo (Maduo 30)</p> <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe</p>

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETšo YA NTLHA: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 2)

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Go reeletsa go tlhologanya:</b></p> <p><b>Reetsa kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supa dintlhakgolo le</li> <li>• dikakanyo tse di</li> <li>• tshegetsang</li> <li>• Tiriso yapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Tlotla kgang e o e reeditseng gape</b></p> <p><b>Puo e e ipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barutwana ba dira tiro ya ipaakanyetso ka go dira patlisiso</li> <li>• Melawana ya tlhagiso</li> <li>• Puo ya mmele</li> <li>• Matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• Tiriso ya puo</li> </ul>	<p><b>Buisa sethangwakwalo, sk. Kgankhutshwe/ padi</b></p> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puiso-tsenelelo</li> <li>• Diponagalo tsa sethangwa, sekao, poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang ntlhakemo ya moanedi</li> <li>• Ipepele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko</li> <li>• Popego ya puo le setaele</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (Itsise sethangwa)</li> <li>• <b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa sethangwa)</li> <li>• <b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p>Sosobanya sethangwa se se buisitsweng</p> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</li> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko: Maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e e kwantle ya leboko: Mela, mafoko, ditemanatheto</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokao jwa papiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Kwala sethangwa sa tirisano: Lekwalo la semmuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa sebopego se se maleba</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> <li>• Baaamogedi ba ba totilweng, maitlomo le bokaelo</li> <li>• Tiriso ya makopanyi go netefatsa momagano</li> <li>• Tiriso ya segalo</li> <li>• Dintlhakgolo le tse di di tshegeditseng</li> <li>• Tiriso ya puo le rejisetara</li> <li>• Dirisa mefuta, bolelee le dipopego tse di farologaneng tsa dipolelo</li> <li>• Tiriso ya lethomeso go rulaganya dikakanyo tse di lomaganeng</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go thotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala lekwalo la semmuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go thotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Tlaleletšo ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Kutu, ditlhago, megatlana, diphetogomodumo, maemedi</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Mefuta ya dipolelo, kitsokakaretso, puosebui/puopegelo, dipaka</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Diane le maele, bokao jo bo tlhamaletseng jwa botshwantshi</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Matshwao a nopolo, dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletšo ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1</b></p> <p><b>TIRO YA MOLOMO</b> (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tsewelediwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisetsogodimo (Maduo 20)</li> </ul> <p>Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi</p>				

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
Barutabana ba simolola ka dikgato tsa tekanyetso mo kgweditharong 1, go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe kwa bokhutlong jwa kgweditharo 2				
3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Go reeletsa go tlhaloganya:</b>  <b>Kgatiso ya motlotlo o o diragadiwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhalosa ditogamaano tsa dikgato tsa go reetsa</li> <li>Araba dipotso ka go kwala</li> </ul> <p><b>Puiso e e sa ipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso e e maleba ya lentswe, segalo le lebelo</li> <li>Keletlhoko ya matshwao a puiso</li> <li>Puo ya mmele</li> <li>Kamano le baamogedi/ babuisi</li> </ul>	<p><b>Buisa sethangwa, sk. Kgang-khutshwe/padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalong tsa dikwalo</li> <li>Bontsha go tlhaloganya kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maitshetlego, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pele ga puiso</b> (Itsise sethangwa)</li> <li><b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa sethangwa)</li> <li><b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Buisa/lebelela sethangwa, sk. Athikele ya lekwalodikgang/ diathikele tsa dimakasine go tlhaloganya le go bona tshedimose tso</b></p> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <p>Temana ya tekathaloganyo go tswa mo buka-kgakololong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go okola dintlha le go tlovisa matlho</li> <li>Puisotsenelelo</li> <li>Maitlomo le babuisi/baamogedi ba ba totlhweng</li> <li>Ipopete bokao le bokhutlo</li> <li>Ntlha le kakanyo</li> <li>Bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang</li> <li>Supa puo e e digelang</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo: Kanelo/Tlhaloso/E e sa tseyeng lethakore/Ngangisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Setaele sa mong sa go kwala</li> <li>Tlhaloso ka botlalo</li> <li>Kgelekiso/segalo</li> <li>Tiriso ya dintlhakgolo tse di di tshegetsang</li> <li>Tiriso ya lethomeso go thusa momagano ya dintlha</li> <li>Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala tlhamo</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Madiri, madiritota le madirimatthaedi, dikutu; ditlhogo le megatlana</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Dipolelotswako; kitsokakaretso, puosebui/puopegelo, tira le tirwa, tumelo le kganetso</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Diane le maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Matshwao a nopolo; dipaterone tsa mopeleto; dikhutshwafatso</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>
5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le go Bua:</b>  <b>Go reeletsa go tlhaloganya sethangwa sa motlotlo jaaka: dipotsotherisano/ puo/go tlotla kang</b></p>	<p><b>Buisasetlhangwa, sk. Padi/ kangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalong tsa dikwalo</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano: Pegelo</b></p> <p>Ditlhokego tsa kagego, setaele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baamogedi ba ba tobilweng</li> <li>Maitlomo le tiriso</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p>



KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p>Kwala dintlha ka nako ya theetso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa ka tlhoafalo</li> </ul> <p><b>Dipuisano tsa makgotlana/setlhopha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsaya karolo mo dipuisanong tse di ka ga sethangwa se se tlotlilweng</li> <li>• Refosanang go bua</li> <li>• Amogela fa dintlha tsa gago di sa tsewa/phenyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha go tthaloganya kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maitshetlego, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (Itsise sethangwa)</li> <li>• <b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa sethangwa)</li> <li>• <b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</li> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e e kwantle ya leboko: Mela, mafoko, ditemana</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokao jwa papiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul> <p><b>Go buisetsa/go lebelela go tthaloganya (dirisa sethangwa se se kwadilweng/se se bonwang jaaka dikhathunu/dikgemetšhana tsa dikhomiki)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola dintlha</li> <li>• Tlodisa matlho</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa)</li> <li>• Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko</li> <li>• Puo e e tsosang maikutlo a a rileng</li> </ul> <p><b>Boeletsa popego ya tshobokanyo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopho ya mafoko, puo ya papiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae?</li> <li>• Popego ya polelo, boleele le mefuta ya tsona</li> <li>• Tlhopho ya dikarolwana tsa pono le tsa botlhami</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale lekwalo la semmuso</b></p>	<p>Dikutu dithogo, megatlana, matlhaodi, matlama,</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Temana ya tthaloso, temana ya matseno, temana ya bokhutlo, dipaka, popego ya polelo; mefuta ya dipolelo, polelotswako, polelopate, molokololo wa polelopate</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Diane la maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA</b> Setlhangwa sa tirisano: Maduo 20 (tse pedi tse di khutshwane kgotsa e le nngwe ya tse ditelele) (E kwalwe pele ga teko e e lekanyeditsweng mo sekolong ya Teko ya Seetebosigo)				
7-8	<b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</b> <b>Reetsa pegelo ya lokwalodikgang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego</li> <li>• Diponagalo</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Segalo</li> <li>• Rejisetara Matseno le bokhutlo</li> </ul> <b>Tlhagiso ya pegelo ka molomo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Segalo</li> <li>• Puo ya mmele</li> <li>• Matseno, mmele le bokhutlo</li> </ul>	<b>Buisa pegelo ya lokwalodikgang/ makasine</b> <b>Ditogamaano tsa go buisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Diponagalo tsa setlhangwa sk. Poloto, moanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang, molebo wa baanedi</li> <li>• Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko</li> <li>• Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang</li> </ul> <b>Dikgato tsa puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (Itsise setlhangwa)</li> <li>• <b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• <b>Moragogapuiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka / tlhatlhoba)</li> </ul> <b>Poko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa botlho kwa tsa leboko</li> <li>• Popezoya ka fa gare ga leboko: maele,</li> <li>• dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana,</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokao jwa papiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> <li>• Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<b>Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano Sk:</b> <b>Athikele ya lokwalodikgang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa sebopego se se maleba</li> <li>• Ela tlhoko babuisi ba setlhangwa, maitlomo le bokaelo</li> <li>• Ela tlhoko tlhopho ya mafoko</li> <li>• Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshhegetsang</li> <li>• Dirisa puo le rejisetara sentle</li> <li>• Dipolelo di thomagane le go lomagana sentle</li> <li>• Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo</li> <li>• Dirisa dipolelo tse di farologanang ka mefuta, bolelele le popego</li> </ul> <b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go diraipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go thotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <b>Latela dikgato tsa go kwala mme o kwale</b> <b>Athikele ya lokwalodikgang/ makasine</b>	<b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelitsweng mo dibekeng tse di fetileng</b> <b>Dira ka mafoko:</b> Mediriso– Modiriso- go, modiriso-taelo, modiriso-kgonego, modiriso-pego, modiriso-tiwaelo, modiriso-keletso, modiriso-kgethi, malatlhelwa <b>Dira ka polelo:</b> Dipolelonolo, dipolelotswako, dipolelopate, tira le tirwa, dipaka, pakapheto, pakatlang, tsewedi <b>Bokao jwa mafoko:</b> Diane le maele, Bokao jo bo tlhamaletseng Bokao jwa botshwantshi Poeletsomodumo ya ditumanosi Mothofatso <b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipaterone tsa mopeleto Matshwao a nopolo, lenalana <b>Tlotlofoko mo bokaelong</b> <b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e lekanyeditsweng kwa sekolong)</b> <b>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 70)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekatlhloganyo ya puiso: (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo) (Maduo 25)</li> <li>• Potso 2: Setlhangwaponon (Maduo 15)</li> <li>• Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10)</li> </ul> <b>Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (Maduo 20)</b>			

DITIRO TSA TEKANYETSO TSWeledI (DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO) (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
<b>Ditirwana tsa go Reetsa le Go bua</b> • Ditirwana tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua	<b>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</b> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsa godimo • Ditiro tsa tekatlhloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlaotsweng tsa semesetara	<b>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</b> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tlhamo ya boitlhamedi	<b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</b> • Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso

**MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BOBEDI**

<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO</b> • Puietsogodimo (Maduo 20) Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong jwa kgweditharo ya bobedi	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA:</b> • Go kwala ditlhangwa tsa tirisano: (Tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe se seleele (Maduo 20) E kwalwe pele ga teko e e lekanyeditsweng kwa sekolong Ditlhangwa tsa tirisano go tswa mo kgweditharong 1 & 2	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKOA YA SEETEBOSIGO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG</b> <b>TSOBOGELo YA DITLHANGWA (MADUO 70)</b> Potso 1: Tekatlhloganyo ya puiso (Maduo 25) Potso 2: Setlhangwaponon (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (Maduo 20)
---	---	---

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Ditogamaano tsa go Reetsa le Go Bua</b>  <b>Reetsa motshameko wa dipuisano magareng ga batho ba babedi (ka ketelelopele ya morutabana)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego le tshimologo ya dikakanyo</li> <li>• Dirisa dikgono tsa ditherisano go fithelela ditumalano</li> <li>• Setaele sa puo</li> </ul> <p><b>Puiso e e sa ipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso e e maleba ya lentswe, segalo le lebelo</li> <li>• Tiriso ya matshwao a puiso</li> <li>• Puo ya mmele le matsogo</li> <li>• Kamano le bareetsi</li> </ul>	<p><b>Buisa setlhangwa, sk. Terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalong tsa dikwalo</li> <li>• Bontsha go tshaloganya kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditragalo, maitshetlego, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo.</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (Itsise setlhangwa)</li> <li>• <b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• <b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/thathoba)</li> </ul> <p><b>Tekatlhaloganyo ya puiso: setlhangwapono – khathunu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola dintlhakgolo</li> <li>• Go tlodisa matlho go ntsha dintlha tse di tshegetsang</li> <li>• Dira diponelopele</li> <li>• Ipopela bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang le ditshwantsho</li> <li>• Go dira poeletso go godisa go tshaloganya</li> <li>• Tlhotlheletso ya tlhopho le tlogelo ya dintlha mo bokaelong jwa setlhangwa</li> <li>• Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e e gogelang</li> <li>• Seabe sa tegeniki ya ditlhangwapono</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano Sk: Mmuisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> <li>• Lentswe la sebele le setaele</li> <li>• Tlhaloso e e bonagalang sentle</li> <li>• Segalo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Mmapa wa dikakanyo go rulaganya tomagano ya dikakanyo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala mme o kwale mmuisano</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mainakongwa le mainakgopolo, matlhaodi, matlhalosi makopanyi le mainamatswa</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Puosebui le puopegelo, dipaka; mefuta ya dipolelo; mefuta ya dipolelwana le dikapolelo, tira le tirwa, plelonolo, polelotswako le polelopate</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Madirimatswa, makedlagongwe, makwalotshwano, madumatshwano,</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua:</b> Reetsa le go tsaya karolo mo dipuisanong tsa porojeke. Dipotso le dikakanyo tse di lebisang kwa phopholetsong ya go kwala ditlhogo tsa porojeke (di eteletswe pele ke morutabana)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka ditegeniki/ mekgwa e e nonofileng ya patlisiso e e tshegetsang setlhogo, dipotso le dikakanyo</li> <li>Reetsa le go kwala dintlha ka tshedimose tso mabapi le porojeke</li> </ul> <p>Botsa le go araba dipotso tse di mabapi le go ka tshaloganya patlisiso e e ka dirwang</p>	<p><b>Tshedimose tso e e buisiwang mabapi le mebopo/dikwalo tse di tlhophilweng</b> Tlhopha tshedimose tso e e maleba go tswa mo patlisisong (Tshedimose tso e tswa go morutabana/go tswa kwa legaeng la morutwana)</p> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pele ga puiso</b> (Itsise sethangwa)</li> <li><b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa sethangwa)</li> <li><b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go okola, go tlovisa matlho</li> <li>Bopa tshwantshokgopolo</li> <li>Puiso ka tsenelelo</li> <li>Go ipopela bokao</li> <li>Bokao jwa mafoko</li> <li>Ntlhakemo ya mokwadi</li> <li>Ntlha le kakanyo</li> <li>Bokao jo bo kaiwang</li> </ul> <p><b>Kwala tshupetso/bibiliokerafi ya metswedi e e dirisitsweng</b> <b>Tekatlhalonyo ya puiso le ditogamaano tsa go buisa:</b> <b>Ditlhagwa tsa pono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go okola, go tlovisa matlho</li> <li>Tlovisa matlho o batle dintlha tsa tshegetso</li> <li>Dira ponelopele</li> <li>Ipopela bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>Go dira poeletso go godisa go tshaloganya</li> <li>Seabe mo tlhophong le tlogelo ya bokao</li> </ul>	<p><b>Dirisa mefuta e e farologaneng ya dithulaganyo tsa kerafiki (sk: kagego ya lotso mo setshwanong sa setlhare/ semela, dikgang tse di kgomarediawang mo botong) go rulanya diphithhelelo tsa dipatlisiso tsa porojeke</b> <b>Tsepamisa maikutlo mo dikgatong tsa go kwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha tshedimose tso e e maleba</li> <li>Dirisa mafoko a gago fa o kwala</li> <li>Tlhopha serulaganya-tema se se maleba le mofutakwalo o o tlhagisang.</li> <li>Dirisa dipopego tsa puo le tiriso tse di maleba</li> </ul> <p>Sethangwa sengwe le sengwe se laola tirisopuo mo porojekeng ya sona</p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b> <b>Dira ka mafoko:</b> <b>Mafoko a mašwa le dikapolelo go ya ka ditlhokego tsa ditlhogo tse di farologaneng</b> <b>Dira ka polelo:</b> Puosebui le puopegelo, dipaka, mefuta ya dipolelo, mefuta ya dipolelwana le dikapolelo, tira le tirwa <b>Bokao jwa mafoko</b> Bokao jo bo tlhamaletseng Bokao jwa botshwantshi, madirimatswa, maelagongwe, puo ya tlhaeletsano, puo e e seng ya semmuso, mofuta wa puo wa setlhagwa <b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipaterone tsa mopeleto <b>Tlotlofoko mo bokaelong go ya ka mofuta wa setlhagwa o o tla tlhagisiwang</b></p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seabe mo puong ya botshwantshi le e e sa tlhokeng ditsibogo</li> <li>Seabe sa teheniki ya ditlhangwaponono</li> </ul> <p>Go tthaloganya tshedimosetso e e rileng mabapi le thulaganyo ya dithalo tsa kerafiki le lethomeso kgotsa tshedimosetso ya dikerafo</p>		
5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Dipuisano ka porojeke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kaedi ka ga ditlhogo</b></li> <li><b>Dipotso tse di kaelang</b></li> <li><b>Phopholetso</b></li> <li>Reetsa tshedimosetso ka ga ditlhogo</li> <li>Kwala dintlha</li> <li>Botsa dipotso</li> <li>Neela dikarabo</li> </ul> <p>Tlhaloganya ditlamorago tsa setlhogo sengwe le sengwe se se solofetsweng</p>	<p><b>Buisa setlhangwa sa dikwalo sk. terama/kgangkhutshwe/poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa metswedi e e farologaneng go tlhaloganya ditlhokego tsa setlhogo se se rileng/ dipotso tse di maleba/phopholetso le tlhagiso e e tlhokegang</li> </ul> <p><b>Go buisa le go lebelela go tlhaloganya</b> (Ditlhangwa tsa pono le tse di kwalwang)</p> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go okola dikakanyokgolo</li> <li>Go tlodisa matlho go ntsha dintlha tse di tshegetsang</li> <li>Puisotsenelelo</li> <li>Dira diponelopele</li> <li>Ipopela bokao jwa mafoko le dikgopolo</li> <li>Dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>Tlhotlhetso ya tlhopho le tlogelo ya dintlha mo bokaong jwa setlhangwa.</li> <li>Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e e gogelang</li> <li>Go ipopela bokao le bokhutlo jwa mokwadi</li> </ul> <p><b>Sosobanya setlhangwa</b></p>	<p><b>Kwala o tsibogele setlhogo, dipotso tse di kaelang, phopholetso</b></p> <p>Kgwarakgwara setlhangwa o lebile diphitlhelole (dintlha) tsa patlisiso</p> <p>Tsepamisa mogopolo mo go tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa sebopego le diponagalo tse di maleba le setlhangwa</li> <li>Melawana ya ditemana/ ditshwantshopono</li> <li>Tatelano e e lolameng le tomagano ya ditemana</li> </ul> <p>Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setaele sa mong le tiriso ya puo</li> <li>Tlhaloso ka botlalo (ka tiriso ya mafoko/ ditshwantsho)</li> <li>Segalo/ maikutlo</li> <li>Ipaakanyo go rulaganya dikakanyo</li> </ul> <p><b>Ela tlhoko:</b></p> <p>Ditsibogelo dingwe mabapi le setlhogo, dipotso tse di kaelang kgotsa tsa phopholetso, e ka nna tsa ditlhangwaponono fela (sk. Dibidio, podcast/ kgatiso morago ga kgaso j.j.)</p> <p><b>Ela tlhoko dintlha tse di latelang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ipaakanyetso ya patlisiso</li> <li>Kgwarakgwara (totisa mogopolo mo sebopegong se se maleba)</li> <li>Tlhotlha diphoso</li> </ul> <p>Tlhagisa porojeke e e tswileng diatla</p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelatsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Tse di maleba le setlhogo sa porojeke</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Tse di maleba le mofuta wa setlhogo se se tlhophetsweng porojeke: Dipaka, mofuta ya dipolelo, mediriso, puopegelo, puosebui, tira le tirwa</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Jaaka e tlhagisiwa ke mofuta wa setlhogo o o tlhophetsweng porojeke</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua:</b></p> <p><b>Tlhagiso ya molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirisoyapuo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Segalo</li> <li>• Puo ya mmele</li> </ul> <p>Matseno le bokhutlo</p>	<p><b>Go buisa le go lebelelela go tthaloganya</b> (Ditlhagwa tsa pono le tse di kwalwang)</p> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola dikakanyokgolo</li> <li>• Go tlovisa matlho go ntsha dintlha tse di tshegetsang</li> <li>• Puisotsenelelo</li> <li>• Dira diponelopele</li> <li>• Ipopela bokao jwa mafoko le dikgopolo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>• Tlhotlheletso ya tlhopho le tlogelo ya dintlha mo bokaong jwa sethangwa</li> <li>• Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e e gogelang</li> <li>• Go ipopela bokao le bokhutlo jwa mokwadi</li> </ul> <p><b>Sosobanya sethangwa</b></p> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</li> <li>• Popego ya ka fa gare ga leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e e kwa ntle ya leboko: Mela, mafoko, ditemana</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokao jwa papiso</li> <li>• Maikutlo/moono</li> </ul> <p>Thitokgang/morero le molaetsa</p>	<p><b>Kwala tlhamo (kgotsa sethangwa sa dijithale) se se maleba le melebo/ dikwalo tse di ithutilweng</b></p> <p><b>Kanelo/ Tigaloso/Maitthomo/ Ngangisano/ Boroutšhara/ Papatso/ Boloko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa sebopego se se maleba</li> <li>• Rulaganya diteng sentle</li> <li>• Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>• Ela tlhoko melwana ya kgaoganyo ya ditemana</li> <li>• Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo</li> <li>• Dirisa puo le rejisetara sentle</li> <li>• Ela tlhoko tlhopho e e siameng ya mafoko</li> <li>• Dirisa setaele, segalo le lentswe sentle</li> <li>• Dira ipaakanyo go rulaganya dikakanyo tse di tshwaraganeng</li> <li>• Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tlhamo (kgotsa sethangwa sa dijithale) se se maleba le melebo/ dikwalo tse di ithutilweng</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Matlhaodi (palo, mmala, popego) maetsi, malatlhelwa, makopanyi</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Temana ya tlhaloso, temana e e tlhophelwang, temana e e aroganyang.</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b></p> <p>Lefoko le le emelang polelwana.</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Go tlotla kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totisa mogopolo mo dikgonong tsa go bua: segalo, kapodiso, lebelo, kutlwalo ya lentswe/ phetogo ya segalo, tebo ya matlho, kemo, puo ya matsogo le dikarolo tsa mmele</li> <li>• Melawana le diponagalo tsa kgang</li> </ul> <p><b>Puisetsogodimo e e Ipaakanyeditsweng</b></p> <p>Dirisa dikgono tsa go bua tse di maleba jaaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segalo, selekanyo sa lentswe, lebelo, tlhagiso ya lentswe, kapodiso, kelelo (bokgeleke)</li> <li>✓ Kemo</li> </ul> <p>Melawana le diponagalo tsa kgang</p>	<p><b>Buisa setlhangwa sa dikwalo jaaka: Terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka: Badiragatsi, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (Itsise setlhangwa)</li> <li>• <b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• <b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</li> <li>• Popego ya ka fa gare ya leboko: Maele, puo ya botshwantshi, moribo le morumo</li> <li>• Popego e e kwa ntle ya leboko: Mela, mafoko, ditemana</li> <li>• Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>• Bokao jwa botshwantshi</li> <li>• Maikutlo/moono</li> </ul> <p>Thitokgang /morero le molaetsa</p>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano, sekao. imeile/ lekwalo la maranyane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e e nepagetseng</li> <li>• Maitlomo /maikaelelo</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Thulaganyo e e lolameng ya dipolelo</li> <li>• Dirisa makpanyi go netefatsa tomagano</li> <li>• Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala imeile/lekwalo la maranyane o latela molebo wa dikgato tsa go kwala</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Madiri, mabotsi, masupi, maemedi, matlhophi le mabadi, maakaretsi le matlhotlholodi</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo</p> <p>Thulaganyo go ya ka botlhokwa, temana e e khutlisang</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Lefoko le le emelang polelwana</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la potso</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>



DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelelang)			
<p><b>Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa go Buisa le go Lebelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditirwana tsa go buisetsa godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go kwala ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Tlhamo ya boithlamedi</li> <li>➤ <b>Dikgato di le 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Kgato 1: Patlisiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mokgwa/tsela ya go kwala letlhomeso/mmapa wa dikakanyo, dintlha/ tshosobanyo, tshedimosetso, mokgwa wa go kwala tshupetso/ bibliokerafi</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Kgato 2: Go Kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ipaakanyo/Go abaelana dikakanyo, setlhangwa sa ntlha</li> <li>Poeletso, Tseleganya, Tlhotlha diphoso</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Kgato 3: Tlhagiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa setlhangwa sa bofelo ka molomo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</li> </ul>
<b>MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: (KGWEDITHARO 3)</b>			
<p><b>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patlisiso le go kwala porojeke (Maduo 20 + 30 = 50)</li> </ul> <p>Porojeke e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng:</p> <p>Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi</p>	<p><b>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TIRO YA MOLOMO (Maduo 20)</li> <li>Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6</li> </ul>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO [maduo 30]</b></p> <p>Ka tsela e e latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1 (ke pateletso): Poko (Maduo 10)</li> <li>Potso 2: Padi kgotsa Terama (Maduo 10)</li> <li>Potso 3: Kgangkhutshwe kgotsa Naane (Maduo 10)</li> </ul>	

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 9 (KGWEDITHARO 4)**

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TITISO
1-2	<p><b>Tekatlhaloganyo ya theetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogelo e e tseneletseng ya ditlhangwatse di farologaneng</li> <li>Go reetsa tshedimosetso e e totobetseng</li> <li>Go reetsa le go itumelela ditlhogo tsa dinaane</li> <li>Go araba dipotso</li> </ul> <p><b>Go Bua: Puo e e sa ipaakanyediwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophangwa se se maleba</li> <li>Rulaganya tshedimosetso ka manontlhotlho</li> <li>Supa tlotlofoko e e nepagetseng le dipopego tsa puo le melawana</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Matseno, mmele le bokhutlo e nne tse di maleba</li> <li>Dirisa dithusapono, dikutlopono le didiriswa dingwe tse di maleba</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalo jaaka:</b></p> <p><b>Terama/Naane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalokgolo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa dikwalo: Jaaka baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pele ga puiso</b> (Itsise setlhangwa)</li> <li><b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li><b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</li> <li>Popego ya ka fa gare ya leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo</li> <li>Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana</li> <li>Thulaganyo, setaele le ditebego</li> <li>Bokao jwa botshwantshi</li> <li>Maikutlo/moono</li> <li>Thitokgang/morero le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano, sk.</b></p> <p><b>Lekwalophelegetso le lokwaloikitsiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa kagego, setaele</li> <li>Maitlhommo a baamogedi ba ba totilweng le bokaelo</li> <li>Tlhopho ya mafoko, puopapiso, matshwao, mmala, kemedi</li> <li>Tlhopho ya didiriswa tsa pono le boithamelano</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <p>Go dira ipaakanyetso-tiro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsisa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala lekwalo phelegetso le lekwalo-ikitsiso</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Madiri, mafeledi, mafetedi, matswa, megatlana, popego ya madiri, makpanyi, maetsi, malatlhelwa</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Puosebui le puopegelo, polelotswako, polelopathe, kgaoganyo ya dipolelo, tira le tirwa</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Botemepedi, tiriso ya mafoko a mantsi go feta selekano, tiriso ya mafoko a mabedi kgotsa go feta mo polelong, a a rayang selo se le sengwe, tiriso ya mafoko a bokao bo le bongwe mo polelong</p> <p>Puo ya ditlhopha dingwe tse di rileng, mafmoko a a dirisiwang ke batho ba tiro nngwe e e rileng.</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la tsiboso, potso, ditsejwana, masakana, lenalana, letlama</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TITISO
3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Tekatlhaloganyo ya theetso (dirisa mmuisano o o gatisitsweng)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa mmuisano</li> <li>• Tsaya dintlhathuto</li> <li>• Puo le maatla</li> <li>• Segalo</li> <li>• Moono/maikutlo</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Dipuisano tsa makgotlana/ foramo/dipuisano tsa lekoko/ dipuisano tsa ditlhopho</b></p> <p><b>[morutabana ke mosupatsela]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batsaya-karolo</li> <li>• Melawana ya dipuisano tsa makgotlhana</li> <li>• Thefosano</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Dikganetsano mo dipuisanong</li> <li>• Matseno le bokhutlo</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka: Kinane/ Terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalokgolo tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo jaaka: Baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgatotsapuiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (Itsisesetlhangwa)</li> <li>• <b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalotsa setlhangwa)</li> <li>• <b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> <li>• Go okola, go tlodisa matlho, go bopa</li> <li>• Setshwantsho sa tlhaloganyo</li> </ul> <p><b>Go buisa /lebelela tekatlhaloganyo pono/ mmediantsi, setlhangwa jaaka: kerafo/ khathuni/papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola, go tlodisa matlho, go ipopela setshwantsho sa dikakanyo</li> <li>• Puiso tsenelelo</li> <li>• Ipopele bokao</li> <li>• Bokao jwa mafoko</li> <li>• Ntlhakemo ya mokwadi</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokao jo bo sa tlhamalalang</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano, sekao. Dikaelo le Ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e e nepagetseng</li> <li>• Maitlhommo/maikaelelo</li> <li>• Rulaganya diteng (mmapa wa tlhaloganyo)</li> <li>• Dikakanyokgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>• Melawana ya ditemana</li> <li>• Tatelano e e tlabosang ya ditemana go netefatsatomagano</li> <li>• Tomagano ya magokaganyi</li> <li>• Melawana ya puo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso-tiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala setlhangwa sa tirisano [setlhangwa sa ditaelo/ dikaelo]</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mainatota, modirisogo, leinatswako</p> <p><b>Dira ka polelo:</b></p> <p>Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo, thulaganyo go ya ka bothokwa, temana ya bokhutlo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Puo e e naganelang/e e lebelelang dilo ka letlhakore le le lengwe, puo e e gobeletang, puo e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe, puo e e tsosang maikutlo a a rileng</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Dikhutshwafatso – ditlhakaina, akeronimi, tiriso ya karolo ya ntlha ya lefoko, go bopa khutshwafatso, sk.mos:(boemong jwa Mosupologo)</p> <p>Tiriso ya karolo e e fa gare, karolo ya bofelo ya lefoko go bopa khutshwafatso sekao: Ofentse e nna Fentse kgotsa Masego e nna Sego</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TITISO
5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua: Motlotlo</b></p> <p><b>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</b> Dirisa dikgono tsa go bua tse di maleba jaaka segalo, selekayo sa modumo, lebelo, tlhagiso ya lentswe, kapodiso le bokgeleke</p> <p><b>Morutabana ke mosupatsela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsaya tshwetso ka maemo a a maleba le setlhogo</li> <li>• Melawana ya go bua</li> <li>• Puo le maatla</li> <li>• Matshwao a mokgwa wa puo</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalo jaaka: Terama/Naane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dintlha tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo jaaka: Baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso</b> (Itsise setlhangwa)</li> <li>• <b>Ka nako ya puiso</b> (diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>• <b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Tekatlhologanyo ya puiso: (Athikele ya lekwalodikgang le makasine, go batla tshedimosetso le go tlhologanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola, go tlodisa matlho, go aga setshwantsho sa dikakanyo</li> <li>• Puiso-tsenelelo</li> <li>• Ipopete bokao</li> <li>• Bokao jwa mafoko</li> <li>• Ntlhakemo ya mokwadi</li> <li>• Ntlha le kakanyo</li> <li>• Bokao jo bo sa tlhamalalang</li> </ul> <p><b>Kwala tshobokanyo ya dintlha kgotsa ya temana</b></p>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano sk. Tsa botshelo jwa moswi/Lekwalo la maikano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kagego e e nepagetseng</li> <li>• Maitlhommo</li> <li>• Dikakanyo-kgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Tatelano e e lolameng ya dipolelo</li> <li>• Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano</li> <li>• Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, bolelee le dipopego</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala tsa botshelo jwa moswi/ Lekwalo la maikano</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> <b>Dira ka mafoko:</b> Madiri, maina le nyenyefatso ya maina, diphetogomodumo</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Tlhaloso: Lebaka le ditlamorago</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Mafoko a a bokaobontsi, dirisa puo mo mabakeng a a kgethegileng, lefoko le le lengwe boemong jwa polelwana</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipaterone tsa mopeleto</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b> <b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setlhangwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le senngwe se se leele] (maduo 20)</li> </ul> <p><b>E kwalwe pele ga Tlhatlhobo ya Bofelo jwa Ngwaga</b></p>				
7-8	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua:</b> Poeletso</p>	<p><b>Go Buisa le Go Lebelela:</b> Poeletso ya ditogamaano tsa go buisa le go tsibogela ditlhangwa</p>	<p><b>Go Kwala:</b> Poeletso ya ditlhangwa tse di kwalwang Ditlhangwa tsa boithamedi le tsa tirisano</p>	<p><b>Poeletso</b> Poeletso ya go dira ka mafoko Poeletso ya dira ka dipolelo Poeletso ya bokao jwa mafoko Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto</p>

KWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TITISO
9-10	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10 Pampiri 2 [Teko e e lekanyediwang kwa sekolong]</b> <b>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70)</b> Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo) (Maduo 25) Potso 2: Sethangwapono (Maduo 15) Potso 3: Tshosokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20)			

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWEDI (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua	Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsagodimo • Ditiro tsa tekatthaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlaotsweng tsa semesetara.	Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Ditlhamo tsa boitlhamedi	Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso • Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana ya tiriso

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KWEDITHARO 4		
TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA MOLOMO: (Maduo 20) (Pampiri 1) • Tlhagiso ya porojeke ka molomo Barutabana ba simolole go e diragatsa ka kgweditharo 3 go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo 4	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA (Pampiri 3) (maduo 20) • Ditlhangwa tsa tirisano (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele.) E kwalwe pele ga tlhatlho e e lekanyediwang kwa sekolong	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10: (Pampiri 2) TEKO E E LEKANYEDIWANG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70) Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo) (Maduo 25) Potso 2: Sethangwapono (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (Maduo 20)

<b>DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG</b>		
<b>GARENG GA NGWAGA</b>	<b>DIPAMPRI TSA TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA</b>	
<b>TEKANYETSO KWA SEKOLONG (SBA)</b>	<b>DIPAMPRI TSA TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA</b>	
<p><b>Ditiro tsa Tekanyetso e e Tlhomameng di le 7</b>                      Tiro ya molomo (Puisetso-godimo go ralala Semesetara 1) e e 1                      Ditiro tsa Go Kwala di le 3                      Tiro ya Go Tsibogela setlhangwa e le 1                      Teko ya Seetebosigo e e lekanyeditsweng kwa sekolong e le 1                      Teko ya dikwalo e le 1</p>	<p><b>Go kwala Tlhatlhobo</b>                      Pampiri 2: Go tsibogela ditlhangwa                      Pampiri 3: Go kwala ditlhangwa tsa tirisano</p>	<p><b>Tekanyetso ya Tiro ya Molomo</b>                      Pampiri 1: Go tlhagisa tiro ya Boitlhamedi ya go Kwalwa ga Porojeke (Semesetareng 2)</p>